



Broj: 05-50-1-2193/14
Sarajevo, 27.11.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 27.11.2014.			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-507-11	-65/14		

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH

-Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 27.11.2014. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Zijad Jagodić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku proslijedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,





**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-50-1-2193/14
Sarajevo, 27.11.2014. godine

ZIJAD JAGODIĆ, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici Predstavničkog doma održanoj 03.07.2014. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

"Šta se čini na smanjenju potrošnje energije, promociji energetske efikasnosti kod krajnjih korisnika, energetskom certificiranju te inspekciji sistema grijanja i ventilacija?"

Na postavljeno pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 43. sjednici održanoj 27.11.2014. godine, utvrdilo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je, između ostalog, zaduženo i za koordinaciju djelatnosti i uskladivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u području energetike, pa samim tim i energetske efikasnosti.

Unutar Ministarstva je formiran Odsjek za sekundarnu energiju i projekte koji učestvuje u implementaciji i/ili koordinaciji implementacije projekta energetske efikasnosti, kao i u implementaciji međunarodnih obaveza iz ove oblasti, u saradnji sa relevantnim entitetskim ministarstvima. Pomenuti projekti se većinom realizuju na lokalnom nivou u BiH, i imaju zá cilj da se izvrši smanjenje potrošnje energije primjenom mjera energetske efikasnosti, kao i podizanje svijesti javnosti i promocija energetske efikasnosti.

Neki od najvažnijih međunarodnih obaveza su definisane Ugovorom o Energetskoj povelji sa pripadajućim Protokolom o energetskoj efikasnosti i aspektima zaštite životne sredine, i Ugovorom o ustavljanju Energetske zajednice.

Na osnovu Ugovora o energetskoj povelji, Ministarstvo dostavlja redovne izvještaje o stanju energetske efikasnosti u BiH, njenim potencijalima za dalji razvoj ove oblasti, kako bi se izvršila promocija i privlačenje investicija u oblast energetske efikasnosti u BiH.

Ministarstvo je kroz Ugovor o ustavljanju Energetske zajednice, i kao član Koordinacijske grupe za energetsku efikasnost Energetske zajednice, uključeno u

aktivnosti vezane za transpoziciju i implementaciju direktiva energetske efikasnosti koje je BiH kao Ugovorna strana dužna transponovati u svoje zakonodavstvo i implementirati.

Neki od najznačajnijih zahtjeva pomenutih direktiva jesu vezani za smanjenje potrošnje energije, promociju energetske efikasnosti i energetsko certificiranje zgrada. Na osnovu direktiva, BiH treba da odredi indikativni cilj uštede energije od 9% od prosječne finalne potrošnje energije do 2018. godine u odnosu na stanje u baznoj 2010. godini, da izradi Akcioni plan za energetsku efikasnost kojim bi se definisao ukupni indikativni cilj uštede energije, kao i potrebne mjere i finansijske mehanizme za dostizanje tog cilja, te da radi na promociji energetske efikasnosti. Definisane su i obaveze javnog sektora koji treba biti primjer u provođenju mera za poboljšanje energetske efikasnosti. BiH je dužna uspostaviti minimalne standarde energetske efikasnosti za zgrade i dijelove zgrada, koji imaju značajan uticaj na potrošnju energije, odrediti metodologiju za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada, energetskog pregleda zgrada i energetske certifikacije zgrada.


Imajući u vidu da će se implementacija aktivnosti definisanih direktivama pa i akcionim planom za energetsku efikasnost vršiti na nivou entiteta, potrebno je da se na nivou entiteta donesu zakoni koji regulišu ovu oblast, te nakon toga izrade Akcioni planovi. Republika Srpska je donijela Zakon o energetskoj efikasnosti i pripremila i usvojila svoj prvi Akcioni plan energetske efikasnosti, usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti i Akcionog plana u FBiH se očekuje u narednom periodu.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
Kabinet sekretara/Ured tajnika

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ Ј НЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Кабинет секретара

Broj: 01-50-1-15-69/14
Sarajevo, 24.07.2014. godine

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
Dr. Milorad Živković, predsjedavajući ✓



Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Zijada Jagodića, došavlja se.
Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-69/14 od 03.07.2014. godine

Na 69. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 03. jula 2014. godinе, poslanik Zijad Jagodić postavio je poslaničko pitanje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsva koje glasi:

- Šta je bila strateška podloga za podjelu novčanih podrških/podsticaja u poljoprivredi (po kantonima FBiH u periodu 2010-2013.), imajući u vidu, da je visina dijeljenih podsticaja po stanovniku u kantonima **300 do 900% veća**, a posebno u K10, PK te ZHK i USK?
- Da li je ovakav način raspodjele podsticaja po kantonima opravdan i motivirajući i da li je kao takav dobio podršku Vlade i Parlamenta FBiH?

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležno rādno tijelo za tretiranu problematiku, je na svojoj 35. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine utvrdilo teze za odgovor na poslaničko pitanje u sljedećem sadržaju:

- U navedenom periodu održane su dvije tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na temu stanja u sektoru poljoprivrede, koje su rezultirale usvajanjem određenih zaključaka (iste dostaviti);
- Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio Zeleni izvještaj za 2011. i 2012. godinu unutar kojih je obrađena i problematika podsticaja za navedene godine;
- Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije dao svoju saglasnost (predviđenu Zakonom o izvršenju Budžeta za navedeni period) na Odluku o usvajanju Programa podsticaja (Odluku usvaja Vlada FBiH za svaku godinu);
- Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja koji uključuje i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dan 31.12.2012. godine pod brojem 03-8/3;
- Informacija Mješovite radne grupe (tri predstavnika Vlade i dva predstavnika Parlamenta FBiH, koja je obrađivala nezakonitosti u dodjeli podsticaja po Javnom pozivu od 05.07.2012. godine);

BOŠNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOŠNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PARLIAMENT OF FEDERATION
HOUSE OF REPRESENTATIVES

Broj: 01-02-1035/13
Sarajevo, 12.11.2013. godine

VLADA FEDERACIJE BIH
n/r gospodina Nermiņa Nikšića,
premijera.

PREDMET: INFORMACIJA O STANJU POLJOPRIVREDE U FBIH

Naošnovu člana 198. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, obavještavam Vásda je
Predstavnički dom Parlamenta FBIH, na nastavku 5. tematske sjednice održane 12.11.2013.
godine usvojio slijedeće

ZAKLJUČKE

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u što kraćem roku dostavi izvještaj o realizaciji zaključaka (13 zaključaka) sa Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 24.04.2012. godine, na temu „Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, novčanih podrški, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede“ sa navedenim operativnim planom realizacije neprovedenih zaključaka.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Parlamentu Federacije BiH dostavi prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede u Federaciji BiH za period 2014. – 2018. koja bi nakon provedene stručne i javne rasprave bila usvojena u prvom kvartalu 2014. godine.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: do 31.12.2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Parlamentu Federacije BiH dostavi Akcioni plan za 2014. godinu sa jasnim prijedlogom mjera za rješavanje gorućih problema u poljoprivredi, odnosno zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: do 31.12.2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 4. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u saradnji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine intenzivno radi na uspostavi agencije za plaćanje na nivou Bosne i Hercegovine, te uspostavi aktivnog sistema koordinacije i u oblasti poljoprivrede.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Što je moguće prije

KONTROLA ZADATKA:

- 5. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da razmotri Informaciju Radne grupe za vršenje kontrole pojedinog broja rješenja o odobravanju novčanih poticaja za kapitalna ulaganja i investicije po javnom pozivu od 05.07.2012. godine sa Revizorskim izvještajem Ureda za reviziju institucija FBiH, uz obavezu njihovog dostavljanja nadležnim istražnim i inspekcijskim organima Federacije BiH. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izvijesti Predstavnički doma Parlamenta Federacije BiH o poduzetim mjerama u vezi sa obavezama iz ovog zaključka.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 6. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u najkraćem mogućem periodu u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojem će, pored ostalog, pisati u članu 4. tačka 3., umjesto riječi: „sarađuju“ stoje riječi: „daju usaglašeno mišljenje na Prijedlog Programa utroška sredstava i kriterija raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“, kao obavezujuće prije donošenja Odluke Vlade Federacije BiH.“**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 7. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u Zakonu o izvršenju budžeta za naredne godine predviđi da odbori za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo oba doma Parlamenta Federacije BiH umjesto riječi „mišljenja“ treba da stoji riječi: „prethodna saglasnost“ na Prijedlog Programa utroška sredstava i kriterija raspodjele sredstava „Poticaji za poljoprivredu.“**

Transferi sredstava pravnim i fizičkim licima koji se ne ostvaruju primjenom Zakona o javnim nabavkama, realizuju se na osnovu Odluka Vlade Federacije BiH, a na prijedlog resornog ministarstva.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija

ROK: Do kraja 2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Federacije BiH

8. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u prioritete isplate uvrsti dugovanja iz 2012. godine, a da se treći kvartal za proizvodnje isplati do kraja novembra 2013. godine.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

9. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu predviđi formiranje revolving fonda u iznosu 1.000.000 KM za kreditiranje žena poljoprivrednica u ruralnom području, a u skladu sa zaključkom broj 2. sa Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 24.04.2012. godine, na temu „Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, novčanih podrški, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede“.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo finansija

ROK IZVRŠENJA: prvi kvartal 2014. godine

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

10. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da prioritetno riješi sredstva poticaja u ovoj godini prema poljoprivrednim proizvođačima, a dugovanja u Budžetu za 2014. godinu treba odvojiti od ove stavke i klasifikovati njihovu strukturu i period stvorene obaveze.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija

ROK IZVRŠENJA: do 31.01.2014. godine

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

11. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se u Pravilniku za 2013. godinu u članu 25. ukine tačka 8. (da se pravo na novčanu podršku u okviru mjere proizvodnjesvježeg kravljećeg mlijeka ostvaruje za proizvodnju do 01.10.2013. godine) te da se zbog specifičnosti proizvodnje isplata podsticaja za mlijeko realizuje u mjesечnim intervalima.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

12. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sanira nastale štete uzgajivača ribe na hidroakumulacijama Salakovac i Grabovica uzrokovanim uslijed vremenskih nepogoda i plavnog vala tokom 2010. godine

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 60 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

13. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nakon zaprimljenih aplikacija koje ispunjavaju sve tražene zahtjeve u aplikacijama naglašeno vode računa o njihovoj teritorijalnoj zastupljenosti, poštujući član 16. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za transfere koji se odnose na investicije i kapitalna ulaganja a čiji je iznos veći od 100.000 KM potrebna je odluka Vlade Federacije BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

14. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da izvrši izmjene i dopune javnog poziva objavljenog 13.05.2013. godine za prikupljanje prijava za subvencioniranje proizvodnje orijentisane izvozu animalnih poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s teritorije FBiH, tako da se u tarifne brojeve uvrste tvrdi i polutvrdi sir, te da se proizvođačima ovih proizvoda omogući apliciranje na objavljeni javni poziv. Da se u tački 6. javnog poziva izvrši izmjena, tako da se iznos od 2.000.000 umanji na iznos 500.000KM, te da se u tački 7. iznos od 300.000 KM umanji na iznos od 80.000KM kao limiti.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Odmah

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

15. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u Pravilniku pojednostavi proceduru dostavljanja dokumentacije za ostvarivanje podsticaja, a da se pritom ne ostavlja prostor za sivo tržište i manipulacije.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

16. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da kod izrade pravilnika za dodjelu sredstava u 2014. godini biljna i animalna proizvodnja budu prioritetno zastupljene u realizaciji ukupno predviđenih i realizovanih sredstava za podsticaje u poljoprivredi.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

17. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se kod izrade budžeta u transferu za veterinarstvo osiguraju značajnija sredstva za: kontrolu zaraznih bolesti i primarnu veterinarsku zaštitu, veterinarsko javno zdravstvo – sigurnost hrane, podršku veterinarskim zavodima, neškodljivo uklanjanje animalnog otpada i veterinarsku zaštitu okoliša, inicijalna sredstva za zbrinjavanje pasa latalica, a u poticajnim mjerama za „animalnu proizvodnju“ sredstva za: identifikaciju i obilježavanje, te kontrolu kretanja životinja, unapređenje stočarstva putem mjera subvencioniranja umjetnog osjemenjavanja u omjeru 60 na prema 20 na prema 20. (Federacija, kanton, farmeri).

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 90 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

18. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se spiskovi koji se objavljaju na web stranici (kada su u pitanju poticaji) redovno ažuriraju i da ne budu objavljivani krajem tekuće godine za proteklu godinu, što je do sada bio slučaj. Spiskove objaviti u prvom kvartalu naredne godine(2014. za 2013. godinu) kako bi svima bile dostupne evidencije o odobrenim i isplaćenim poticajima.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

19. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima, federalnim udruženjima poljoprivrednika, nadležnim organizacijama, Agencijom za obilježavanje životinja da ažuriraju podatke (izvrše popis) o stvarnom stanju stočnog fonda u Federaciji BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i kantonalna udruženja

ROK IZVRŠENJA: 90 dana

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

20. Predlaže se Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da zaključke sa 5. tematske sjednice Predstavničkog doma dostavi Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i udruženjima koja su prisustvovala sjednici.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Stručna služba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Po usvajanju zaključaka na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

21. Preporučuje se Odboru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da nastavi aktivnosti u okviru Radnog tijela sastavljenog od oba odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Parlamenta Federacije BiH, Odbora za poljoprivredu Republike Srpske i Komisije za poljoprivredu Brčko Distrikta radi koordiniranog rješavanja uočenih problema u oblasti poljoprivrede a naročito zaštite i unapređenja domaće poljoprivredne proizvodnje, prvenstveno u oblasti zakona i podzakonskih akata nadležnih organa i institucija BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Stalan

Spoštovanjem,

Dostaviti:

PREDSJEDAVAJUĆI


- naslovu Fehim Škaljić
- predsjedniku i potpredsjednicima FBiH
- zamjenicima premijera
- Predsjedavajućem PD
- sekretaru Predstavničkog doma
- službi Predstavničkog doma
- a.a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM
Kabinet sekretara/Ured tajnika

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ Ј НЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Кабинет секретара

Broj: 01-50-1-15-69/14
Sarajevo, 24.07.2014. godine

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
Dr. Milorad Živković, predsjedavajući ✓



Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Zijada Jagodića, došavlja se.
Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-69/14 od 03.07.2014. godine

Na 69. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 03. jula 2014. godinе, poslanik Zijad Jagodić postavio je poslaničko pitanje Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsva koje glasi:

- Šta je bila strateška podloga za podjelu novčanih podrških/podsticaja u poljoprivredi (po kantonima FBiH u periodu 2010-2013.), imajući u vidu, da je visina dijeljenih podsticaja po stanovniku u kantonima **300 do 900% veća**, a posebno u K10, PK te ZHK i USK?
- Da li je ovakav način raspodjele podsticaja po kantonima opravdan i motivirajući i da li je kao takav dobio podršku Vlade i Parlamenta FBiH?

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao nadležno rādno tijelo za tretiranu problematiku, je na svojoj 35. sjednici, održanoj 22.07.2014. godine utvrdilo teze za odgovor na poslaničko pitanje u sljedećem sadržaju:

- U navedenom periodu održane su dvije tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na temu stanja u sektoru poljoprivrede, koje su rezultirale usvajanjem određenih zaključaka (iste dostaviti);
- Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio Zeleni izvještaj za 2011. i 2012. godinu unutar kojih je obrađena i problematika podsticaja za navedene godine;
- Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije dao svoju saglasnost (predviđenu Zakonom o izvršenju Budžeta za navedeni period) na Odluku o usvajanju Programa podsticaja (Odluku usvaja Vlada FBiH za svaku godinu);
- Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja koji uključuje i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na dan 31.12.2012. godine pod brojem 03-8/3;
- Informacija Mješovite radne grupe (tri predstavnika Vlade i dva predstavnika Parlamenta FBiH, koja je obrađivala nezakonitosti u dodjeli podsticaja po Javnom pozivu od 05.07.2012. godine);

BOŠNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOŠNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PARLIAMENT OF FEDERATION
HOUSE OF REPRESENTATIVES

Broj: 01-02-1035/13
Sarajevo, 12.11.2013. godine

VLADA FEDERACIJE BIH
n/r gospodina Nermina Nikšića,
premijera.

PREDMET: INFORMACIJA O STANJU POLJOPRIVREDE U FBIH

Naošnovu člana 198. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, obavještavam Vásda je
Predstavnički dom Parlamenta FBIH, na nastavku 5. tematske sjednice održane 12.11.2013.
godine usvojio slijedeće

ZAKLJUČKE

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u što kraćem roku dostavi izvještaj o realizaciji zaključaka (13 zaključaka) sa Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 24.04.2012. godine, na temu „Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, novčanih podrški, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede“ sa navedenim operativnim planom realizacije neprovedenih zaključaka.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Parlamentu Federacije BiH dostavi prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede u Federaciji BiH za period 2014. – 2018. koja bi nakon provedene stručne i javne rasprave bila usvojena u prvom kvartalu 2014. godine.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: do 31.12.2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- Zadužuje se Vlada Federacije BiH da Parlamentu Federacije BiH dostavi Akcioni plan za 2014. godinu sa jasnim prijedlogom mjera za rješavanje gorućih problema u poljoprivredi, odnosno zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: do 31.12.2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 4. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u saradnji sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine intenzivno radi na uspostavi agencije za plaćanje na nivou Bosne i Hercegovine, te uspostavi aktivnog sistema koordinacije i u oblasti poljoprivrede.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Što je moguće prije

KONTROLA ZADATKA:

- 5. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da razmotri Informaciju Radne grupe za vršenje kontrole pojedinog broja rješenja o odobravanju novčanih poticaja za kapitalna ulaganja i investicije po javnom pozivu od 05.07.2012. godine sa Revizorskim izvještajem Ureda za reviziju institucija FBiH, uz obavezu njihovog dostavljanja nadležnim istražnim i inspekcijskim organima Federacije BiH. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izvijesti Predstavnički doma Parlamenta Federacije BiH o poduzetim mjerama u vezi sa obavezama iz ovog zaključka.**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 6. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u najkraćem mogućem periodu u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojem će, pored ostalog, pisati u članu 4. tačka 3., umjesto riječi: „sarađuju“ stoje riječi: „daju usaglašeno mišljenje na Prijedlog Programa utroška sredstava i kriterija raspodjele sredstava „Podsticaj za poljoprivredu“, kao obavezujuće prije donošenja Odluke Vlade Federacije BiH.“**

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- 7. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u Zakonu o izvršenju budžeta za naredne godine predviđi da odbori za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo oba doma Parlamenta Federacije BiH umjesto riječi „mišljenja“ treba da stoji riječi: „prethodna saglasnost“ na Prijedlog Programa utroška sredstava i kriterija raspodjele sredstava „Poticaji za poljoprivredu.“**

Transferi sredstava pravnim i fizičkim licima koji se ne ostvaruju primjenom Zakona o javnim nabavkama, realizuju se na osnovu Odluka Vlade Federacije BiH, a na prijedlog resornog ministarstva.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija

ROK: Do kraja 2013. godine

KONTROLA ZADATKA: Predstavnički dom Federacije BiH

8. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u prioritete isplate uvrsti dugovanja iz 2012. godine, a da se treći kvartal za proizvodnje isplati do kraja novembra 2013. godine.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

9. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu predviđi formiranje revolving fonda u iznosu 1.000.000 KM za kreditiranje žena poljoprivrednica u ruralnom području, a u skladu sa zaključkom broj 2. sa Tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane 24.04.2012. godine, na temu „Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, novčanih podrški, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede“.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo finansija

ROK IZVRŠENJA: prvi kvartal 2014. godine

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

10. Zadužuje se Vlada Federacije BiH da prioritetno riješi sredstva poticaja u ovoj godini prema poljoprivrednim proizvođačima, a dugovanja u Budžetu za 2014. godinu treba odvojiti od ove stavke i klasifikovati njihovu strukturu i period stvorene obaveze.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija

ROK IZVRŠENJA: do 31.01.2014. godine

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

11. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se u Pravilniku za 2013. godinu u članu 25. ukine tačka 8. (da se pravo na novčanu podršku u okviru mjere proizvodnjesvježeg kravljećeg mlijeka ostvaruje za proizvodnju do 01.10.2013. godine) te da se zbog specifičnosti proizvodnje isplata podsticaja za mlijeko realizuje u mjesечnim intervalima.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 30 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

12. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sanira nastale štete uzgajivača ribe na hidroakumulacijama Salakovac i Grabovica uzrokovanim uslijed vremenskih nepogoda i plavnog vala tokom 2010. godine

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 60 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

13. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da nakon zaprimljenih aplikacija koje ispunjavaju sve tražene zahtjeve u aplikacijama naglašeno vode računa o njihovoj teritorijalnoj zastupljenosti, poštujući član 16. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za transfere koji se odnose na investicije i kapitalna ulaganja a čiji je iznos veći od 100.000 KM potrebna je odluka Vlade Federacije BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

14. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da izvrši izmjene i dopune javnog poziva objavljenog 13.05.2013. godine za prikupljanje prijava za subvencioniranje proizvodnje orijentisane izvozu animalnih poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s teritorije FBiH, tako da se u tarifne brojeve uvrste tvrdi i polutvrdi sir, te da se proizvođačima ovih proizvoda omogući apliciranje na objavljeni javni poziv. Da se u tački 6. javnog poziva izvrši izmjena, tako da se iznos od 2.000.000 umanji na iznos 500.000KM, te da se u tački 7. iznos od 300.000 KM umanji na iznos od 80.000KM kao limiti.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Odmah

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

15. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u Pravilniku pojednostavi proceduru dostavljanja dokumentacije za ostvarivanje podsticaja, a da se pritom ne ostavlja prostor za sivo tržište i manipulacije.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

16. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da kod izrade pravilnika za dodjelu sredstava u 2014. godini biljna i animalna proizvodnja budu prioritetno zastupljene u realizaciji ukupno predviđenih i realizovanih sredstava za podsticaje u poljoprivredi.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

17. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se kod izrade budžeta u transferu za veterinarstvo osiguraju značajnija sredstva za: kontrolu zaraznih bolesti i primarnu veterinarsku zaštitu, veterinarsko javno zdravstvo – sigurnost hrane, podršku veterinarskim zavodima, neškodljivo uklanjanje animalnog otpada i veterinarsku zaštitu okoliša, inicijalna sredstva za zbrinjavanje pasa latalica, a u poticajnim mjerama za „animalnu proizvodnju“ sredstva za: identifikaciju i obilježavanje, te kontrolu kretanja životinja, unapređenje stočarstva putem mjera subvencioniranja umjetnog osjemenjavanja u omjeru 60 na prema 20 na prema 20. (Federacija, kanton, farmeri).

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: 90 dana

KONTROLA ZADATKA: Vlada Federacije BiH

18. Obavezuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se spiskovi koji se objavljaju na web stranici (kada su u pitanju poticaji) redovno ažuriraju i da ne budu objavljivani krajem tekuće godine za proteklu godinu, što je do sada bio slučaj. Spiskove objaviti u prvom kvartalu naredne godine(2014. za 2013. godinu) kako bi svima bile dostupne evidencije o odobrenim i isplaćenim poticajima.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

ROK IZVRŠENJA: Stalan

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

19. Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima, federalnim udruženjima poljoprivrednika, nadležnim organizacijama, Agencijom za obilježavanje životinja da ažuriraju podatke (izvrše popis) o stvarnom stanju stočnog fonda u Federaciji BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i kantonalna udruženja

ROK IZVRŠENJA: 90 dana

KONTROLA ZADATKA: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

20. Predlaže se Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da zaključke sa 5. tematske sjednice Predstavničkog doma dostavi Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i udruženjima koja su prisustvovala sjednici.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Stručna služba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Po usvajanju zaključaka na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

21. Preporučuje se Odboru za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da nastavi aktivnosti u okviru Radnog tijela sastavljenog od oba odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Parlamenta Federacije BiH, Odbora za poljoprivredu Republike Srpske i Komisije za poljoprivredu Brčko Distrikta radi koordiniranog rješavanja uočenih problema u oblasti poljoprivrede a naročito zaštite i unapređenja domaće poljoprivredne proizvodnje, prvenstveno u oblasti zakona i podzakonskih akata nadležnih organa i institucija BiH.

NOSILAC AKTIVNOSTI: Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

ROK IZVRŠENJA: Stalan

Spoštovanjem,

Dostaviti:

PREDSJEDAVAJUĆI

- naslovu Fehim Škaljić
- predsjedniku i potpredsjednicima FBiH
- zamjenicima premijera
- Predsjedavajućem PD
- sekretaru Predstavničkog doma
- službi Predstavničkog doma
- a.a

01/a-50-1

9


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo poljoprivrede
vodoprivrede i šumarstva
Broj:03-24-2234/14
Sarajevo, 01.08.2014. godine

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federal Ministry of Agriculture, Water
Management and Forestry

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKIDOM/PREDSTAVNIČKI DOM
n/r tajnika doma ✓

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BIH
- tajnik vlade -

Zastupnik Zastupničkog doma
Gosp. Zijad Jagodić



Predmet: Odgovor na upit , dostavlja se -

VEZA : Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-69/14 od 03.07.2014.g.i akt br: 03-02-21/14 od 16.07 2014. g.

Poštovani,

Vezano za postavljeno zastupničko pitanje koje je postavio zastupnik Zijad Jagodić na 69.sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održane 03.srpnja 2014.godine, a koje se odnosi na to što je bila strateška podloga za podjelu novčanih podrški/poticaja u poljoprivredi (po kantonima/županijama u protekle tri godine 2010-2013), dajemo slijedeći odgovor:

Svake godine se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine izdvajaju se sredstva za novčane podrške poljoprivredi „Poticaj za poljoprivredu“. Sukladno zakonu o novčanim podrškama („ Službene novine Federacije BiH“ broj:42/10) je predviđeno da poticaj za poljoprivredu iznosi od 3-6% od ukupnih Proračunskih sredstava u Federaciji Bosne i Hercegovine.Taj iznos koji je do sada izdvajan za periodu 2010-2013.g nikad nije prešao iznos od 3%. Sagledavajući zemlje u našem okruženju koliko oni izdvajaju sredstava za poljoprivredu mi podobro zaostajemo za njima. Da bi ispoštovali Zakon i podržali

sve proizvodnje iz istog trebali bi imati daleko više sredstava nego su nam sada na raspolaganju. Pored toga ,prilikom donošenja Programa novčanih podrški užimamo u obzir i obaveze iz SSP-a ; postupamo u skladu sa Programom Vlade Federacije BiH za mandatno razdoblje 2011-2014.g; usklađujemo ga sa Zakonom o poljoprivredi Federacije BiH i sa državnim zakonom; sagledavajući potencijalno raspoložive prirodne i ljudske resurse i mogućnosti njihovog stavljanja u funkciju zadovoljavanja domaćih potreba za hranom, odnosno izvoza, osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača, veće zapošljavanje i smanjenje stope nezaposlenosti, potpora diversifikaciji aktivnosti na ruralnom području i unapređenje kvaliteta života, očuvanje autohtonih vrsta biljaka i životinja, pri tome uzimajući u obzir analizu realizacije potpora u proteklom razdoblju,

Navedena pravila su usklađene sa Zakonom o novčanim podrškama gdje su definirani pojedini modeli (kapitalna ulaganja, ruralnog razvijanja, podrške dohotku i ostalih vrsta podrški).

Međutim prilikom vrednovanja zahtjeva klijenata , kriteriji koji se uzimaju u obzir su isti za sve klijente bez obzira iz kojeg područja klijent dolazi.

Svi klijenti koji su dobili sredstva novčane podrške preko našeg ministarstva su objavljeni na našoj WEB stranici

Napomena, Ukoliko sa područja na kojim nema poljoprivredne proizvodnje nije bilo Zahtjeva , nema načina u okviru zakonskih odredbi da im se dodjele novčana sredstva.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu
- a/a.



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Бања Лука, тел: 051/339-277, факс: 051/339-641, E-mail: sekretar@vladars.net

Број: 04.2-011-251-1 /14

Датум: 31.07.2014. године

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-	15-69	14	/14

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
САРАЈЕВО

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам одговоре на посланичка питања посланика Зијада Јагодића и Сенада Шепића, постављена на 69. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 03.07.2014. године.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ
Владо Благојевић





РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-581, факс: 051/339-651; e-mail: mier@mier.vladars.net

Број: 05.05/011-254/14

Датум: 22. 07. 2014. године

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ**

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Посланик Зијад Јагодић је на 69. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 03.07.2014. године, поставио Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Шта се чини на смањењу потрошње енергије, промоцији енергетске ефикасности код крајњих корисника, енергетском цертифицирању те инспекцији система гријања и вентилације?“

У складу са чланом 155. став 3. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12) даје се следећи

ОДГОВОР

У складу са обавезама БиХ из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Влада Републике Српске је интензивирала активности на законском уређивању области енергетске ефикасности, те је у 2013. години донесен Закон о енергетској ефикасности и Закон о уређењу простора и грађењу. Наведеним законима у легислативу Републике Српске имплементиране су директиве Европске уније које се односе на енергетску ефикасност. Законом о енергетској ефикасности уређена је енергетска ефикасност у финалној потрошњи енергије, доношење планова за побољшање енергетске ефикасности и њихово спровођење, организација послова на побољшању енергетске ефикасности,

мјере за побољшање енергетске ефикасности, начини финансирања енергетске ефикасности, те означавање енергетске класе уређаја.

Законом о уређењу простора и грађењу прописују се минимални захтјеви у погледу енергетске ефикасности зграда. Енергетске карактеристике зграде утврђују се енергетским прегледом, након чега се издаје цертификат о енергетским карактеристикама зграде. При вршењу енергетског прегледа зграда, обавезно се врши и преглед система за гријање и климатизацију. Овим законом прописано је и да цертификат о енергетским карактеристикама зграде чини саставни дио техничке документације која се прилаже уз захтјев за издавање употребне дозволе.

Формиран је и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, који је надлежан за суфинансирање пројеката за побољшање енергетске ефикасности, те промоцију енергетске ефикасности.

Донесен је и Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске који је усклађен са обрасцем Енергетске заједнице.

Према усвојеним законским рјешењима и јединице локалне самоуправе доносе своје акционе планове енергетске ефикасности. Такође је предвиђено и да снабдјевачи енергијом имају обавезу да најмање једном годишње, уз рачуне или на други примјерен начин, информишу купце о утицају начина потрошње енергије на животну средину, те на погодан начин едукују и усмјеравају купце да рационално и ефикасно користе енергију.

На основу наведеног се може закључити да су у Републици Српској у протеклом периоду створени сви законски предуслови за активнији приступ енергетској ефикасности. Даље активности се односе на доношење преостале подзаконске легислативе неопходне за потпуно спровођење донесених законских прописа. Акционим планом енергетске ефикасности предвиђено је да се сви неопходни подзаконски акти донесу током 2014. године.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Др Желько Ковачевић





РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

Бања Лука, тел: 051/339-277, факс: 051/339-641, E-mail: sekretar@vladars.net

Број: 04.2-011-251-1 /14

Датум: 31.07.2014. године

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-	15-69	14	/14

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
САРАЈЕВО

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам одговоре на посланичка питања посланика Зијада Јагодића и Сенада Шепића, постављена на 69. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 03.07.2014. године.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР ВЛАДЕ
Владо Благојевић





РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-581, факс: 051/339-651; e-mail: mier@mier.vladars.net

Број: 05.05/011-254/14

Датум: 22. 07. 2014. године

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БИХ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ**

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Посланик Зијад Јагодић је на 69. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, одржаној 03.07.2014. године, поставио Министарству индустрије, енергетике и рударства Републике Српске сљедеће посланичко питање:

„Шта се чини на смањењу потрошње енергије, промоцији енергетске ефикасности код крајњих корисника, енергетском цертифицирању те инспекцији система гријања и вентилације?“

У складу са чланом 155. став 3. Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 и 28/12) даје се следећи

ОДГОВОР

У складу са обавезама БиХ из Уговора о оснивању Енергетске заједнице, Влада Републике Српске је интензивирала активности на законском уређивању области енергетске ефикасности, те је у 2013. години донесен Закон о енергетској ефикасности и Закон о уређењу простора и грађењу. Наведеним законима у легислативу Републике Српске имплементиране су директиве Европске уније које се односе на енергетску ефикасност. Законом о енергетској ефикасности уређена је енергетска ефикасност у финалној потрошњи енергије, доношење планова за побољшање енергетске ефикасности и њихово спровођење, организација послова на побољшању енергетске ефикасности,

мјере за побољшање енергетске ефикасности, начини финансирања енергетске ефикасности, те означавање енергетске класе уређаја.

Законом о уређењу простора и грађењу прописују се минимални захтјеви у погледу енергетске ефикасности зграда. Енергетске карактеристике зграде утврђују се енергетским прегледом, након чега се издаје цертификат о енергетским карактеристикама зграде. При вршењу енергетског прегледа зграда, обавезно се врши и преглед система за гријање и климатизацију. Овим законом прописано је и да цертификат о енергетским карактеристикама зграде чини саставни дио техничке документације која се прилаже уз захтјев за издавање употребне дозволе.

Формиран је и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, који је надлежан за суфинансирање пројеката за побољшање енергетске ефикасности, те промоцију енергетске ефикасности.

Донесен је и Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске који је усклађен са обрасцем Енергетске заједнице.

Према усвојеним законским рјешењима и јединице локалне самоуправе доносе своје акционе планове енергетске ефикасности. Такође је предвиђено и да снабдјевачи енергијом имају обавезу да најмање једном годишње, уз рачуне или на други примјерен начин, информишу купце о утицају начина потрошње енергије на животну средину, те на погодан начин едукују и усмјеравају купце да рационално и ефикасно користе енергију.

На основу наведеног се може закључити да су у Републици Српској у протеклом периоду створени сви законски предуслови за активнији приступ енергетској ефикасности. Даље активности се односе на доношење преостале подзаконске легислативе неопходне за потпуно спровођење донесених законских прописа. Акционим планом енергетске ефикасности предвиђено је да се сви неопходни подзаконски акти донесу током 2014. године.

С поштовањем,

МИНИСТАР

Др Желько Ковачевић





Broj: 107-25-1-1156-3 /14
Sarajevo, 01.08. 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:		6.8.2014.	
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
		01-50-1-15-69	/14

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
Zastupnički/Predstavnički dom
Trg BiH br. 1
Sarajevo

Predmet: Odgovor na poslanička pitanja

Veza: Vaš dopis 01/a-50-1-15-69/14 od 3.7.2014. godine

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom, broj gornji, i poslaničkim pitanjima poslanika gosp. Zijada Jagodića za Centralnu banku Bosne i Hercegovine, dostavljamo sljedeće odgovore:

Poštovanom poslaniku,

U vezi sa Vašim pitanjima upućenim Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, u prilogu Vam dostavljamo detaljne odgovore na sva Vaša pitanja, uz napomenu da su monetarna i finansijska stabilnost od neprocjenjive važnosti za finansijski sektor i ekonomiju Bosne i Hercegovine, i vjerujemo da vašim izraženim interesom za poslovanje Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazujete da cijenite do sada ostvarene uspješne rezultate poslovanja i dalje podržavate rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, kao jedne od najuspješnijih institucija u Bosni i Hercegovini.

1. Šta je uticalo da je neto dobit CB u 2013. godini za 15 miliona KM manja u odnosu na 2011. godinu?

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CBBiH) u 2013. godini je za 15,8 mil. KM niža u odnosu na neto dobit CBBiH ostvarenu u 2011. godini zato što su operativni prihodi niži za 15,0 mil. KM. Na nivo operativnih prihoda u 2011. godini u velikoj mjeri su uticali dobici od prodaje monetarnog zlata (18,1 mil. KM), kao i dobici od kursnih razlika (11,1 mil. KM), koji u 2013. godini nisu evidentirani u bilansu uspjeha. Stoga je 22,3 mil. KM dobitaka od prodaje finansijske imovine (ranije kupljenih državnih hartija od vrijednosti članica eurozone), ostvarenih u 2013. godini, samo djelimično kompenzovalo pad neto prihoda od kamate (tj. razlike između deviznih prihoda od kamate na sredstva deviznih rezervi kojima upravlja CBBiH i rashoda na kamate na sredstva koja rezidenti drže kod

CBBiH) za 8,3 mil. KM i spomenuti izostanak dobitaka od prodaje monetarnog zlata i dobitaka od kursnih razlika.


Prema tome, četiri navedene komponente operativnih prihoda, koje predstavljaju efekte upravljanja deviznim rezervama, glavni su činilac finansijskog rezultata CBBiH. Međutim, CBBiH upravlja deviznim rezervama u skladu sa najboljim praksama monetarnih vlasti u većini evropskih i razvijenih vanevropskih zemalja, i stoga je prvenstveno orijentisana na sigurnost ulaganja i održavanje zadovoljavajućeg nivoa likvidnih sredstava, a profitabilnost je od sekundarnog značaja i svodi se na to da se upravljanjem deviznim rezervama ostvari iznos neto prihoda dovoljan za pokriće svih rashoda i da omogući preusmjeravanje određenog dijela čiste dobiti u budžet državnih institucija. Zbog toga se viši nivo neto dobiti CBBiH u 2011. godini ne može smatrati pokazateljem boljeg poslovanja CBBiH u toj godini, nego predstavlja rezultat povoljnijih kretanja cijene zlata i kursa USD.

2. Šta je uticalo da je dobit od prodaje monetarnog zlata u 2011. godini iznosila 18 miliona KM, a u 2012. godini 11,7 miliona KM, a u 2013. godini iste nije bilo niti za 1,00 KM?

Kretanje tržišne cijene zlata (u dolarima po finoj unci: USD/FOz) i kursa dolara prema euru (EURUSD) detrimišu mogućnosti realizacije dobitaka od prodaje zlata.

Kontinuiran rast cijene zlata u prvih osam mjeseci 2011. godine i snažna apresijacija dolara krajem 2011. godine (vidjeti grafikon) omogućili su realizaciju oko 29 mil. KM dobitaka po ova dva osnova, što se odrazilo na relativno visok finansijski rezultat CBBiH u 2011. godini.

Grafikon 1. Kretanje tržišne cijene zlata i kursa dolara u periodu 1.1.2011. -30.6.2014. godine



Izvor podataka: Bloomberg, pristupljeno 11.7.2014. godine

Porast cijene zlata početkom 2012. godine omogućio je realizaciju 11,7 mil. KM dobitka od prodaje zlata, a odmah nakon toga kupljena je nova količina zlata, jer su sve tada dostupne prognoze i očekivanja ukazivale na dalji rast cijene zlata u dugom roku.

Visoka nabavna cijena onemogućava dalje prodaje monetarnog zlata, tako da bi svaka prodaja monetarnog zlata po cijeni nižoj od 1.720 USD/FOz podrazumijevala realizaciju gubitka po osnovu razlike u cijeni zlata, te stoga prodaja monetarnog zlata nije više bilo, niti se u dogledno vrijeme mogu očekivati (ako je vjerovati dostupnim prognozama i očekivanjima).

3. Zašto su se personalni troškovi CB u 2013. godini povećali za oko 2 miliona KM u odnosu na 2012. godinu?

U Godišnjem izvještaju CBBiH za 2012. godinu pozicija personalnih troškova je iznosila 16.204 hiljade KM obuhvatajući troškove plata, poreza i doprinosa i troškova rezervisanja, a pozicija administrativnih i ostalih operativnih troškova 11.204 hiljade KM obuhvatajući troškove proizvodnje i dizajna novčanica i kovanica i ostale operativne troškove. U okviru pozicije ostalih operativnih troškova, između ostalog, bili su uključeni i troškovi ostalih dodatnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, naknade za prevoz...). U cilju objektivnijeg i transparentnijeg prikaza poslovanja CBBiH, u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu izvršena je reklassifikacija troškova ostalih dodatnih primanja zaposlenih u personalne troškove te su dati uporedni podaci za 2013. i 2012. godinu, a ukupni operativni troškovi za 2012. godinu su, dakle, ostali isti (30.254 hiljade KM). Personalni troškovi za 2013. godinu su iznosili 18.385 hiljada KM dok su za 2012. godinu (poslije urađene reklassifikacije) isti iznosili 18.477 hiljada KM te se može zaključiti da je došlo do blagog smanjenja personalnih troškova u iznosu od 62 hiljade KM u odnosu na 2012. godinu kao rezultat kontinuiranog provođenja politike racionalizacije troškova i stvaranja ušteda. (*Vidjeti u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu, poglavlu III Finansijski izvještaji, Napomena 22. PERSONALNI TROŠKOVI i Napomena 23. ADMINISTRATIVNI I OSTALI OPERATIVNI TROŠKOVI, str. 98.*)

4. Šta je uticalo da su prihodi od kamata CB u 2013. godini manji za 45% u odnosu na 2011. godinu?

Prihodi od kamata su veoma važna komponenta operativnih prihoda CBBiH, a ostvaruju se kupovinom i držanjem državnih hartija od vrijednosti zemalja eurozone i držanjem sredstava deviznih rezervi u depozitima kod ino banaka.

Prihodi od kamate na sredstva deviznih rezervi investirana u hartije od vrijednosti predstavljaju najveći dio prihoda od kamate, a determinišu ih iznos investiranih sredstava i stopa prinosa pri kupovini. Manji dio prihoda od kamate CBBiH ostvaruje držanjem deviznih depozita kod ino banaka, a determinišu ih iznosi limita koje određuju depozitari i ponudene kamatne stope. Stope prinosa pri kupovini državnih hartija od vrijednosti članica eurozone i kamatne stope na depozite u EUR (koji čine gro deviznih depozita CB) su, kao što je to objašnjeno u Izvještaju o poslovanju CBBiH (*vidjeti u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu, poglavlu II Izvještaj o poslovanju CBBiH, glava 2.3. Upravljanje deviznim rezervama, str. 39-44*), u 2013. godini bile veoma niske, tako da su realizacijama dobitaka od prodaja ranije kupljenih državnih hartija od vrijednosti zemalja eurozone kompenzovani nešto niži prihodi od kamate. Međutim, ako se izuzmu efekti transakcija monetarnim zlatom i efekti kursnih razlika, CBBiH je u 2011. godini ostvarila oko 47 mil. KM operativnih prihoda, što je mnogo manje od 61 mil. KM operativnih prihoda u 2013. godini.

Moramo napomenuti da je ovo povećanje profitabilnosti ulaganja deviznih rezervi u 2013. godini (a nastavlja se i u 2014. godini) posljedica većeg izlaganja CBBiH kreditnom i tržišnom riziku, te aktivnijeg pristupa upravljanju portfolijem hartija od vrijednosti, kao najznačajnije komponente deviznih rezervi kojima upravlja CBBiH.

Skrećemo pažnju da su mogućnosti dodatnog izlaganja rizicima u dobroj mjeri iscrpljene, te da u narednim godinama treba očekivati da kretanje operativnih prihoda bude u najvećoj mjeri definisano kretanjem tržišnih prinosa na državne hartije od vrijednosti članica eurozone i ponuđenih kamatnih stopa ino banaka koje, u skladu sa dogovorenim limitima, prihvataju

devizne depozite CBBiH. Drugim riječima, ne treba očekivati rast operativnih prihoda CBBiH u narednim godinama.

5. Šta je razlog da je neto dobit od kursnih razlika u 2011. godini iznosila oko 11 miliona KM, a u 2013. godini je po tom osnovu iskazan gubitak od 54.000,00 KM?

Uticaj kursnih razlika, pozitivan ili negativan, na finansijski rezultat CBBiH znatno je izraženiji u 2011. godini kada su izvršene četiri prodaje monetarnog zlata i u toj godini realizovane kursne razlike uslijed prodaje monetarnog zlata predstavljaju najznačajniju komponentu neto dobiti od kursnih razlika.

Nerealizovane kursne razlike na monetarno zlato, nakon izmjene Računovodstvenih politika Banke vezanih za evidentiranje kursnih razlika na držano monetarno zlato (*vidjeti u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu, poglavlje III Finansijski izvještaji, Napomena 3.6. Monetarno zlato, str. 79*), počev od 31.12.2013. godine, bez obzira na predznak, nisu dio bilansa uspjeha i stoga ne utiču, niti će uticati na bilans uspjeha CBBiH u godinama kada nema, odnosno ne bude bilo prodaja monetarnog zlata. Kursne razlike na konvertibilnu stranu valutu rezultat su apresijacija i depresijacija konvertibilnih stranih uvaluta prema EUR (posredno i prema KM) i one su se u toku 2013. godine kretale u opsegu +/-200 hiljada KM, tako da nemaju značajniji uticaj na finansijski rezultat CB. Napominjemo da su Zakonom o CBBiH znatno ograničene mogućnosti valutne diverzifikacije sredstava deviznih rezervi kojima upravlja CBBiH, te je to jedan od osnovnih razloga zašto kursne razlike na konvertibilnu stranu valutu nemaju veći uticaj na operativne prihode CBBiH.

6. Šta je uticalo da je strana valuta CB u gotovini u 2013. godini manja u odnosu na 2012. godinu za oko 30%?

Držanje strane efektive u trezorima CBBiH regulisano je posebnim internim pravilima, pri čemu su definisani i odgovarajući limiti najnižeg i najvišeg dnevnog iznosa, a oscilacija nivoa strane efektive je uvijek do sada bila u definisanim limitima. Strana valuta u gotovini je rezultanta priliva i odliva strane efektive u trezore CBBiH i njeno stanje na jedan određeni dan posmatranja, kao što je npr. 31. decembar, nije nikakava indikacija izmjene strukture deviznih rezervi. Nešto niži priliv strane efektive u trezore CBBiH posljednjih godina može biti protumačeno kao indikacija da nerezidenti koji posjećuju BiH u manjoj mjeri koriste stranu efektivu, tj. manje vrše zamjene strane efektive u mjenjačnicama, budući da za plaćanja sve više koriste bankovne kartice. Naime, realizovana vrijednost inostranih kartica u bh bankama i trgovinama porasla je na 1,38 miliona KM u 2013. godini, što je veće za 45% nego u 2012. godini (*vidjeti u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu, poglavlu II Izvještaj o poslovanju CBBiH, glava 2.5. Održavanje platnih sistema str. 48-49*)

7. Zašto su depoziti CB kod inostranih banaka za 117 miliona KM manji u odnosu na 2012. godinu?

Stanje deviznih depozita CBBiH kod inobanaka na kraju 2013. godine je iznosilo 2.217,6 miliona KM, a na dan 31.12.2012. godine iznosilo je 2.334,5 miliona KM, tj. stanje deviznih depozita CBBiH na kraju 2013. godine je za 117 mil. KM manje nego na kraju 2012. godine. Međutim, prosječno stanje depozita kod inobanaka u 2013. godini je za 1 milijardu KM niže nego u 2012. godini (smanjilo se sa 2,97 mrd KM u 2012. godini na 1,91 mrd KM u 2013. godini). Ovakva promjena strukture deviznih rezervi kojima upravlja CBBiH je prvenstveno posljedica smanjenih mogućnosti investiranja u devizne depozite kod inobanaka. Neke od

centralnih banaka eurozone su prestale da kotiraju kamatne stope na depozite, a neke su smanjile gornje limite prihvatanja depozita CBBiH, a inobanke koje su nastavile da prihvataju depozite CBBiH nudile su veoma niske (često i nulte, a u aktuelnim uslovima i negativne) kamatne stope na kratkoročne depozite. CBBiH je stoga kontinuirano vršila preusmjeravanje sredstava deviznih rezervi iz depozita u državne HoV zemalja EMU. Investiranje u depozite je, radi obezbjedenja dnevne likvidnosti iz sredstava dospijevajućih depozita, svedeno uglavnom na depozite oročenja do tri mjeseca. (*Vidjeti u Godišnjem izvještaju CBBiH za 2013. godinu, poglavju II Izvještaj o poslovanju CBBiH, glava 2.3. Upravljanje deviznim rezervama, str. 40-43.*)

8. Zašto je ostala aktiva za 20% manja u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu?

U strukturi pozicije ostale aktive najveće učešće ima stavka aktivnih vremenskih razgraničenja – AVR (najveći dio se odnosi na AVR za troškove proizvodnje novčanica i kovanica) sa relativnim učešćem od 52,91% u 2013. godini, odnosno 67,95% u 2012. godini. Pad ostale aktive u 2013. godini za oko 20% dominantno je nastao zbog pada prethodno navedene stavke (AVR) za 38,88%. Obzirom da je nastanak pozicije aktivnih vremenskih razgraničenja vezan za troškove koji se postepeno amortiziraju kroz određeni vremenski period, može se zaključiti da pad vrijednosti aktivnih vremenskih razgraničenja ukazuje da je tokom te godine određeni iznos transferisan na troškove u bilansu uspjeha, a da će preostali iznos zajedno sa novo evidentiranim aktivnim vremenskim razgraničenjima biti transferisan na troškove u bilansima uspjeha narednih perioda. U svakom slučaju, pad vrijednosti aktivnih vremenskih razgraničenja ne može se okarakterizirati kao pad vrijednosti ostale imovine u klasičnom smislu. (*Vidjeti u Godišnjem izvještaju za CBBiH za 2013. godinu, poglavju III Finansijski izvještaji, Napomena 9. OSTALA AKTIVA, str. 91.*)

9. Zašto su se u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu povećale obaveze CB (682 miliona KM) i našto se one odnose?

Ukupne obaveze Centralne banke BiH u 2013. godini su se povećale za 671 milion KM u odnosu na 2012. godinu. Najveći dio ukupnih obaveza čini monetarna pasiva (31.12.2013. – 99,66%; 31.12.2012. – 99,60%), a monetarna pasiva se sastoji od gotovog novca u opticaju i depozita rezidenata (u najvećem dijelu depoziti domaćih banaka).

Gotov novac u opticaju je sa 31.12.2013. godine veći za 5,9% (162 miliona KM) u odnosu na 31.12.2012. godine, dok su depoziti rezidenata veći za 15,74% (510 miliona KM); dakle, ukupna monetarna pasiva je veća za 672 miliona KM.

Porast monetarne pasive je u direktnoj vezi sa porastom deviznih rezervi CBBiH. Banka posluje po modelu valutnog odbora, po kome se izdavanje, odnosno prodaja KM vrši samo po osnovu pokrivenosti deviznim sredstvima. Svako povećanje/smanjenje deviznih rezervi po ovom osnovu (prodaja ili kupovina KM) ima kontrastav na monetarnoj pasivi Banke (povećanje/smanjenje). (*Vidjeti u Godišnjem izvještaju za CBBiH za 2013. godinu, poglavju III Finansijski izvještaji, Napomena 12. GOTOV NOVAC U OPTICAJU, str. 92 i 93. i Napomena 13. DEPOZITI BANAKA, str. 93.*)

10. Šta je uticalo da su kapital i rezerve CB u 2013. godini za 23% manji u odnosu na 2012. godinu?

Kapital i rezerve Centralne banke na dan 31.12. 2013. godine su za 19% manji u odnosu na dan 31.12. 2012. godine. Uvidom u strukturu ove pozicije jasno se može uočiti da je smanjenje kapitala i rezervi uzrokovano pozicijama rezervi fer vrijednosti monetarnog zlata i finansijske imovine raspoložive za prodaju. Pozicija rezerve fer vrijednosti predstavlja obračunsku računovodstvenu kategoriju koja za sobom ne povlači nikakve novčane prilive niti odlive i njena trenutna vrijednost je pokazatelj efekata smjera oscilacija tržišnih cijena finansijske imovine raspoložive za prodaju i tržišnih cijena unce zlata i kursa dolara za monetarno zlato držano u posjedu Centralne banke. (*Vidjeti u Godišnjem izvještaju za CBBiH za 2013. godinu, poglavljju III Finansijski izvještaji, Napomena 17. KAPITAL, str. 95*).

Pomenute dvije pozicije rezervi fer vrijednosti na dan 30.06.2014. godine pokazuju mnogo povoljnije iznose u odnosu na dan 31.12. 2013. godine.

Također, podaci na dan 30.06.2014. godine govore da je dostignuto 98,56% od iznosa ukupnog kapitala i rezervi evidentiranog na dan 31.12. 2012. godine.

11. Da li je sve navedeno što je iznešeno, nešto, što nas mora zabrinuti, i šta se čini da se pokazatelji iz 2013. približe onim iz 2012. ili 2011. godine?

Profitabilnost centralnih banaka posmatra se prvenstveno u dugom roku i svakako joj se posvećuje određena pažnja, ali nije primarni cilj poslovanja centralne banke, odnosno ne smije se ostvarivati na način kojim se ugrožava makroekonomski stabilnost zemlje i sigurnost ulaganja deviznih rezervi kojima centralna banka upravlja. Poput drugih evropskih centralnih banaka, CBBiH za osnovni cilj svog poslovanja ima valutnu i cjenovnu stabilnost, što je u posmatranom period osigurano. CBBiH također upravlja službenim deviznim rezervama Centralne banke BiH na siguran i profitabilan način.

Polugodišnji sažeti Finansijski izvještaji CBBiH na dan 30.06.2014. godine, koji se objavljaju na web-stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine, govore da će finansijski rezultat izražen kroz neto dobit u bilansu uspjeha za 2014. godinu biti veći nego onaj evidentiran u 2013. godini, a i ostali finansijski pokazatelji imaju pozitivne trendove, što je rezultat aktivnog upravljanja deviznim rezervama, te politike racionalizacije troškova i ostvarivanja ušteda.

Međutim, uslovi na finansijskim tržištima (kamatne stope na depozite i prinosi na hartije od vrijednosti), u velikoj mjeri diktiraju nivo ostvarenih monetarnih deviznih prihoda od upravljanja deviznim rezervama, a posredno utiču i na nivo finansijskog rezultata CBBiH. Prema tome, što duže bude potrajalo aktuelno stanje niskih tržišnih priliva i kamatnih stopa na finansijskom tržištu eurozone, to će biti manje mogućnosti za ostvarenje višeg nivoa operativnih prihoda CBBiH, odnosno višeg nivoa finansijskog rezultata CBBiH, kao što je to navedeno u *odgovoru na pitanje broj 4*.

Naime, od 2008. godine kamatne stope na depozite kod banaka i prinosi na državne hartije od vrijednosti značajno se smanjuju, tako je godišnji prosjek tromjesečnog euribora u 2008. godini (4,6%) je bio 20 puta viši nego u 2013. godini (0,2%), a Evropska centralna banka je na sjednici u junu 2014. godine donijela odluku o smanjenju nivoa referentne kamatne stope na novi istorijski minimum od 0,15% sa dotadašnjeg nivoa od 0,25% i, po prvi put u istoriji,

odlučeno je da kamatna stopa na depozite kod ove institucije bude negativna u iznosu od - 0,10% sa prethodnog nivoa od 0,00%.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je nastavila sa prilagođavanjem upravljanja deviznih rezervi ovakvim čestim i neizvjesnim promjenama na međunarodnim finansijskim tržištima. Restruktuiranje deviznih rezervi vodi se uz strogo poštovanje principa likvidnosti, sigurnosti i profitabilnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Centralna banka Bosne i Hercegovine kao institucija čiji su osnovni ciljevi i zadaci, između ostalog, da postigne i održi stabilnost domaće valute po modelu valutnog odbora, stabilnost cijena i finansijsku stabilnost, nastaviti će politiku investiranja u kojoj je sigurnost portfolija prioritet. U skladu sa uslovima na tržištu, provođenjem takve politike Centralna banka Bosne i Hercegovine je i do sada, iako nije profitna organizacija, uspjela investirati na profitabilan način i tako ostvariti zadovoljavajuće rezultate, uz očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti.

S poštovanjem,

GUVERNER
dr Kemal Kozarić



Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje

Broj: 01/1 *50-5-1673-2* /14
Datum, *13.07.* 2014. godine



Босна и Херцеговина

Управа за индиректно опорезивање
BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
		<i>01-50-1-15-69</i>	<i>/14</i>

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

-PREDSTAVNIČKI DOM-

n/r predsjedavajućeg dr Milorad Živković

PREDMET: Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje, dostavlja se

Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-69/14 od 03.07.2014.godine


U vezi Vašeg akta, broj i datum veze, u kojem je od Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje zatražen odgovor na poslaničko pitanje g. Zijada Jagodića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine postavljenog na 69. sjednici ovog doma, u prilogu dostavljamo prijedlog odgovora sačinjenog od strane Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.

S poštovanjem,

Prilog: - prijedlog odgovora

Dostaviti:

- Naslovu
- 01/1
- 02/4
- a/a



PRIJEDLOG

G-din Zijad Jagodić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine postavio je na 69. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj dana 03.07.2014. godine, slijedeće pitanje:

„Da li se šta namjerava učiniti na kolektivnoj potpunoj mjesecnoj prijavi sa samo jednom taksom ili kolektivnoj uplati svih taksi na jednoj uplatnici?“

Na postavljeno pitanje Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje daje slijedeći:

ODGOVOR

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje je samostalna upravna organizacija koja je u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast indirektnih poreza nadležna za njihovo sprovođenje kao i sprovođenje politike koju utvrdi Savjet ministara na prijedlog Upravnog odbora i za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza.

U sistemu funkcionisanja javne uprave u Bosni i Hercegovini Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje, u izvršavanju zakonom povjerenih poslova i provođenju propisanih procedura primjenjuje i druge zakonske propise koji uređuju različite oblasti, uključujući i Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02; 19/02; 43/04; 8/06; 76/06; 76/07 i 3/10). Ovim Zakonom je uređena naplata administrativnih taksi u postupcima koji se provode pred institucijama Bosne i Hercegovine i u radnjama koje institucije preduzimaju. Iznos administrativne takse koja predstavlja prihod budžeta Bosne i Hercegovine utvrđen je Tarifom administrativne takse koja je sastavni dio Zakona.

Prilikom preduzimanja radnji kojim odlučuje o pravima i obavezama obveznika indirektnih poreza u okviru svoga djelokruga rada Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje dužna je naplatiti administrativnu taksu u skladu sa tarifnim brojem Tarife administrativne takse kao sastavnog dijela Zakona o administrativnim taksama, u svim slučajevima osim u slučajevima za koje je Zakonom propisano oslobođanje.

Odredbama Zakona o administrativnim taksama, između ostalog, propisano je da Savjet ministara Bosne i Hercegovine može povećati i smanjiti administrativne takse koje su predviđene zakonom, a kontrolu primjene propisa o administrativnim taksama vrši Ministarstvo finansija i trezora, iz čega proizilazi da Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje nije nadležna za izmjenu propisa koji regulišu iznos i način plaćanja administrativne takse.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje



НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

KABINET PREDSJEDNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZARAJEVO

PRIMLJENO: 01 -08- 2014

Organizacioni jedinicu	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj prilogu
	01-50-1-15-69/14		

Број: 01- 1128/14

Бањалука, 28.07.2014. године

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Представнички дом
Госп. Милорад Живковић, предсједавајући
Сарајево

Поштовани господине предсједавајући,

У вези Вашег дописа број: 01/a-50-1-15-69/14 од 03.07.2014. године, упућеног предсједнику Народне скупштине Републике Српске Игору Радојичићу, а који се односи на посланичко питање посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ госп. Зијада Јагодића, у прилогу Вам достављамо одговор Комисије за концесије Републике Српске, достављен актом број: 01-492/14 од 23.07.2014. године.

С поштовањем,



ШЕФ КАБИНЕТА

Младен Бранковић



РЕПУБЛИКА СРПСКА КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ

Саве Mrкаља број 16 . тел: 051/490-890. факс: 051/490-481. E-mail: komisija@koncesije-rs.org

Број: 01-492/14
Датум: 23.07.2014. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА БАЊА ЛУКА

Веза: Ваш број: 01-1092/14 од 16.07.2014. године

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

Народна Скупштина Републике Српске, Кабинет предсједника, обратио се Комисији за концесије Републике Српске са захтјевом за одговор на посланичко питање Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ госп. Зијада Јагодића, а које се односи на прецизније регулисање преноса концесионих уговора на финансијске институције / кредиторе, али и даље са кредитора на неко треће лице, имајући у виду да постојећа дефиниција ствара конфузије и проблеме у практичном рјешавању преноса.

Комисија се изјашњава како слиједи:

Чланом 28. став 3. старог Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 25/02, 91/06 и 92/09), регулисано је да у случају да концесионар није испунио преузету обавезу према међународној финансијској институцији чији је члан Босна и Херцеговина, уговор о концесији може се пренијети на односну институцију без сагласности Комисије. У складу са чланом 2. Правилника о поступку преноса уговора о концесији и преносу власничких права концесионара („Службени гласник Републике Српске”, број: 60/11), на који је Влада Републике Српске дала сагласност, концесионар у својству уговорне стране из уговора о концесији или давалац кредита из уговора о финансирању у вези са концесијом у циљу обезбеђења својих потраживања према концесионару по основу таквих уговора може поднijети захтјев за пренос уговора о концесији трећем правном лицу у случају када концесионар из економских, организационих, финансијских или других оправданих разлога не може да реализације уговорне обавезе, у роковима и на начин утврђен уговором о концесији, односно у случају када концесионар не може да реализације своје обавезе према кредитору по основу уговора о финансирању.

У складу са чланом 40. важећег Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 59/13), уговор о концесији може се уступити трећем лицу или финансијској организацији са којом је концесионар закључио уговор о финансирању у вези са концесијом, у случају када концесионар из економских, организационих, финансијских или других оправданих разлога не може да реализује уговорне обавезе, у роковима и на начин утврђен уговором о концесији, односно у случају када концесионар не може да реализује своје обавезе по основу уговора о финансирању.

На основу члана 42. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 59/13), завршена је законска процедура доношења Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара, којим ће се ближе дефинисати поступак и услови за уступање уговора о концесији, као и поступак и услови промјене власничке структуре концесионара и у току је његово објављивање у Службеном гласнику Републике Српске.

С поштовањем,

Достављено:

1 x Наслову;
1 x a/a

Предсједник Комисије

Предраг Ашкрабић





Број: 01-50-2-13-81/14
Веза: 01/a-50-1-15-69/14
Сарајево, 23. јула 2014. године

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО

ПРИМЉЕНО: 30-07-2014			
Одговор наставнији одлука	Извештајни одлука	Извештји запис	Всеобичајен прилог

ПОСЛАНИКУ
У ПРЕДСТАВНИЧКОМ ДОМУ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
- Зијаду Јагодићу -

**Предмет: Одговор поводом посланичког питања постављеног Колегијуму
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
доставља се**

Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 81. сједници, одржаној 23. јула 2014. године, разматрао је Ваше посланичко питање постављено на 69. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, одржаној 3. јула 2014. године.

У вези са тим, желим Вас подсјетити да је Колегијум Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 27. сједници, одржаној 14. марта 2012. године донио Одлуку о аутентичном тумачењу члана 156. Пословника Представничког дома, где је наведено да „*Колегијум дома нема статус другог субјекта прописан чланом 156. став (1) Пословника, с обзиром да је ријеч о члановима Представничког дома*“.

У прилогу Вам достављам Одлуку Колегијума, број: 01-50-2-13-27/12 од 14. марта 2012. године, са образложењем.

Напомињем да је Ваше посланичко питање прослијеђено и осталим институцијама којима сте поставили питање.

С поштовањем,

Прилог: Одлука



Доставити:

- наслову
- а/а



01-02-4-414/12

Б

Na osnovu člana 20.h) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07 i 87/09), Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici održanoj 14. 3. 2012. godine, donio je

**ODLUKU
o tumačenju člana 156. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine**

Član 1.

Kolegij Doma nema status drugog subjekta propisan članom 156. stav (1) Poslovnika, s obzirom da je riječ o članovima Predstavničkog doma.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Broj: 01-50-2-13-27/12

Datum: 14. 3. 2012.

PREDSJEDAVAJUĆI
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА
dr. Milorad Živković



kopija: svim poslanicima

O B R A Z L O Ž E N J E

Na sjednicama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u nekoliko navrata problematizirana je mogućnost postavljanja poslaničkih pitanja Kolegiju Predstavničkog doma, o čemu su davana različita tumačenja. S ciljem otklanjanja nedoumica, Kolegij Doma odlučio je da, u skladu s članom 20. h) Poslovnika Doma, dà tumačenje spornih odredbi Poslovnika.

U Poglavlju VIII. Poslovnika Doma - Aktivnosti informiranja, u posebnom ODJELJKU A. Poslanička pitanja, članovima od 151. do 157. regulirano je sljedeće: postavljanje pitanja, podnošenje pitanja, usmeni odgovor, obrazloženje pitanja i odgađanje rasprave o pitanju, odgovor u pisanoj formi i pitanja drugim subjektima. Opća je odredba da: „*Poslanici mogu postavljati pitanja Vijeću ministara BiH ili bilo kojem njegovom članu, samostalnim upravama, zavodima i direkcijama. Pitanja se odnose na specifične činjenice, situacije ili dio informacije iz njihove nadležnosti*“ (član 151. Poslovnika). Također, u članu 156. (Pitanja drugim subjektima) stav (1) jasno je propisano da: „*Poslanici mogu postavljati pitanja u vezi sa specifičnim činjenicama ili situacijama i drugim subjektima koji odgovore dostavljaju u pisanoj formi.*“

Pitanje autentičnog tumačenja člana 156. Poslovnika razmatrano je na 25. sjednici Kolegija Predstavničkog doma, održanoj 1.2.2012. Kolegij je zaključio da se do naredne sjednice pribave podaci o načinu reguliranja ovog pitanja u parlamentima susjednih zemalja – Srbije, Hrvatske i Slovenije. Istraživački sektor Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH zadužen je da pribavi podatke o tome da li i na koji način poslovnici o radu parlamenta ovih zemalja tretiraju mogućnost postavljanja poslaničkih pitanja kolegiju i predsjedavajućem domu, odnosno parlamentu. Također je zaključeno da će ovi podaci biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja o autentičnom tumačenju člana 156. Poslovnika.

Istraživački sektor Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH je, 13.2.2012., dostavio tražene podatke iz kojih je vidljivo da poslovnici navedenih zemalja ne sadrže određbe koje bi tretirale postavljanje poslaničkih pitanja predsjedniku parlamenta ili postavljanje „poslaničkih pitanja drugim subjektima“, u smislu člana 156. Poslovnika Predstavničkog doma.

Kolegij Predstavničkog doma je na 27. sjednici, održanoj 14. marta 2012., ponovo razmatrao pitanje autentičnog tumačenja člana 156. Poslovnika, pri čemu su uzeti u obzir i navedeni podaci, te je zauzeo konačan stav o ovom pitanju kako je i navedeno u Odluci.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF ENERGY,
MINING AND INDUSTRY

Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГИЈЕ,
РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ

Broj: 05-02-1919/14
Mostar, 16.07.2014. godine

29.07.2014

01-50-1-15-69/14

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM
n/r g-din Dragoljub Reljić, sekretar

PREDMET: Poslaničko pitanje, odgovor dostavlja se

Veza: 017a-50-1-15-69/14, od 03.07.2014. god.

Vašim dopisom, broj i datum veze, dostavili ste ovom Ministarstvu, poslaničko pitanje, postavljeno od strane g-dina Zijada Jagodića na 69. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 03. jula 2014. godine i to sljedećeg sadržaja:

PITANJE:

„Šta se čini na smanjenju potrošnje energije, promociji energetske efikasnosti kod krajnjih korisnika, energetskom certificiraju te inspekciji sistema grijanja i ventilacija?“

ODGOVOR:

Ovim putem obavještavamo Vas da je Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prosljeđen u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga a kojim je, članovima 5. i 6., predviđena uspostava Agencije koja bi se, između ostalog, bavila promovisanjem energijske efikasnosti i energijske uštede, a članom 44. istog Zakona, predviđene su podsticajne mjeru koje će moći da koriste pravna lica koja primjenjuju tehnologije i proizvode koji promovišu energijsku efikasnost.

Očekujemo da će Zakon o energijskoj efikasnosti u kratkom vremenskom periodu biti usvojen u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će se steći pravni osnov za donošenje Akcionog plana za energetsку efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine kao slijedećeg nužnog koraka u uspostavi legislativnog okvira tj. dalnjem uređivanju ambijenta za, kako promociju mera energijske efikasnosti, tako i smanjenje potrošnje energije općenito, ali samo za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

U kontekstu međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina je, potpisivanjem Ugovora o uspostavi Energetske zajednice JIE, preuzela obavezu donošenja Nacionalnog akcionog plana za energijsku efikasnost za Bosnu i Hercegovinu (NEEAP). Prvi dokument NEEAP BiH urađen je 2011. godine i dobio je podršku Federacije Bosne i Hercegovine te u tom pravcu ne postoje nikakve smetnje za njegovim usvajanjem.

Smatramo neophodnim da se intenziviraju aktivnosti u pravcu donošenja NEEAP-a, te ovom prilikom podcrtavamo činjenicu da Prvi NEEAP do danas nije bio predmetom razmatranja i usvajanja od strane Vijeća ministara BiH., čime bi se

obaveze Bosne i Hercegovine, preuzete po osnovu Ugovora i obavezujućih direktiva, moglo implicirati u entitetske akcione planove za energijsku efikasnost.

Zbog svega navedenog, smatramo da, u ovom trenutku, nije nužno čekati na donošenje entitetskih akcionih planova iz razloga što je potrebno premostiti vrijeme potrebno za donošenje entitetskih zakona o energijskoj efikasnosti, koji bi trebali biti uporište za donošenje potrebnih entitetskih akcionih planova. Donošenje akcionog plana za EE u Federaciji BiH nije prepreka za donošenje NEEAP-a Bosne i Hercegovine.

Zbog svega navedenog, držimo da bi bilo korisno da Vi g-dine Jagodić svojom pozicijom i angažmanom u Državnom zakonodavnom tјelu, pokrenete pitanje prema Vijeću ministara, zašto se već duže vrijeme ignoriše činjenica da je Nacionalni akcioni plan za energetsку efikasnost Bosne i Hercegovine napravljen i zašto se tako dugo čeka na njegovo usvajanje.

Nadalje, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije interresorno je uključeno u „Program za energijsku efikasnost u regiji Zapanog Balkana“, finansiranog od strane EBRD-a u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), konkretnije na Projektu: „Uspostava ESCO modela finansiranja u javni sektor Bosne i Hercegovine“, čiji je cilj pružanje podrške nacionalnim zakonodavcima na unapređenju pravnog okvira u zemljama Zapadnog Balkana, a sve s ciljem da se omogući realizacija ESCO projekata u javnom sektoru tj. da bi se otklonile sve regulatorne prepreke na implementaciji navedenog modela investiranja.

Drugi dio poslaničkog pitanja ne odnosi se na nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije već Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

S poštovanjem,

Xay MINISTAR^G

Erdal Trhulić
Habšić

Dostaviti:

- Naslovu;
- Kolegij sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
- g-din Zijad Jagodić, poslanik;
- 05
- a/a




РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336,
callcenter 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Број: 06/1.01/0103-052-851/14
Бања Лука, 15.07.2014. године

Парламентарна скупштина БиХ
Представнички дом
Трг БиХ 1
71 000 Сарајево



н/р предсједавајућег Представничког дома

ПРЕДМЕТ: Достава података

Поштовани,

У вези са вашим дописом број 01/a-50-1-15-69/14 од 03.07.2014. године у којем тражите одговор на посланичко питање, које се односи на поједностављење процеса уплате јавних прихода, односно уплате обавезних доприноса, напомињемо да Пореска управа РС није надлежна за доношење законских прописа већ само за њихово спровођење.

Што се тиче рационализације начина уплате доприноса, Законом о доприносима (Сл. Гласник РС 116/12, члан 11, став 3) поједностављена је процедура уплате доприноса тако што се уплата доприноса врши једним платним налогом, а према сједишту уплатиоца доприноса која се налази у Републици Српској, односно сједишту пословне единице уплатиоца доприноса чије је сједиште у Федерацији БиХ, односно Брчко Дистрикту.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову,
2. а/а.






РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука - тел./факс: 051/332-300; 332-336,
callcenter 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Број: 06/1.01/0103-052-851/14
Бања Лука, 15.07.2014. године

Парламентарна скупштина БиХ
Представнички дом
Трг БиХ 1
71 000 Сарајево



н/р предсједавајућег Представничког дома

ПРЕДМЕТ: Достава података

Поштовани,

У вези са вашим дописом број 01/a-50-1-15-69/14 од 03.07.2014. године у којем тражите одговор на посланичко питање, које се односи на поједностављење процеса уплате јавних прихода, односно уплате обавезних доприноса, напомињемо да Пореска управа РС није надлежна за доношење законских прописа већ само за њихово спровођење.

Што се тиче рационализације начина уплате доприноса, Законом о доприносима (Сл. Гласник РС 116/12, члан 11, став 3) поједностављена је процедура уплате доприноса тако што се уплата доприноса врши једним платним налогом, а према сједишту уплатиоца доприноса која се налази у Републици Српској, односно сједишту пословне единице уплатиоца доприноса чије је сједиште у Федерацији БиХ, односно Брчко Дистрикту.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову,
2. а/а.






НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
KABINET PREDSJEDNIKA

Број: 01 – 1093/14
Бањалука, 18.07.2014. године



Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине
Представнички дом
Госп. Милорад Живковић, предсједавајући

Поштовани господине предсједавајући,

У вези Вашег дописа број: 01/a-50-1-15-69/14 од 03.07.2014. године, упућеног предсједнику Народне скупштине Републике Српске Игору Радојичићу, а који се односи на посланичко питање посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ госп. Зијада Јагодића, у прилогу Вам достављамо акте које смо упутили Влади Републике Српске и Комисији за концесије Републике Српске на поступање у оквиру прописане надлежности, с обзиром да је чланом 258. и чланом 263. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11) прописано да посланичка питања у усменој и писаној форми постављају народни посланици у Народној скупштини Републике Српске.

С поштовањем,



ШЕФ КАБИНЕТА

Младен Бранковић



НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
KABINET PREDSJEDNIKA

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOŠNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

Број: 01-092/14

Бањалука, 16.07.2014. године

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikacioni oznak	Uredni broj	Broj priloga

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Госп. Владо Благојевић, секретар Владе


КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Госп. Предраг Ашкрабић, предсједник Комисије

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо допис број: 01/a-50-1-15-69/14 од 03.07.2014. године, који је предсједнику Народне скупштине Републике Српске Игору Радојичићу упутио госп. Милорад Живковић, предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а који се односи на посланичко питање посланика Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ госп. Зијада Јагодића, на надлежно поступање.

С поштовањем,



ШЕФ КАБИНЕТА
Младен Бранковић

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF ENERGY,
MINING AND INDUSTRY

Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГИЈЕ,
РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ

Broj: 05-02-1919/14
Mostar, 16.07.2014. godine

01/е-50-1

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj
24.07.2014 01-50-1-69/14		

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM
n/r g-din Dragoljub Reljić, sekretar

PREDMET: Poslaničko pitanje, odgovor dostavlja se
Veza: 017a-50-1-15-69/14, od 03.07.2014. god.

Vašim dopisom, broj i datum veze, dostavili ste ovom Ministarstvu, poslaničko pitanje, postavljeno od strane g-dina Zijada Jagodića na 69. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 03. jula 2014. godine i to sljedećeg sadržaja:

PITANJE:

„Šta se čini na smanjenju potrošnje energije, promociji energetske efikasnosti kod krajnjih korisnika, energetskom certificiraju te inspekciji sistema grijanja i ventilacija?“

ODGOVOR:

Ovim putem obavještavamo Vas da je Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, proslijeđen u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga a kojim je, članovima 5. i 6., predviđena uspostava Agencije koja bi se, između ostalog, bavila promovisanjem energijske efikasnosti i energijske uštede, a članom 44. istog Zakona, predviđene su podsticajne mјere koje će moći da koriste pravna lica koja primjenjuju tehnologije i proizvode koji promovišu energijsku efikasnost.

Očekujemo da će Zakon o energijskoj efikasnosti u kratkom vremenskom periodu biti usvojen u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će se steći pravni osnov za donošenje Akcionog plana za energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine kao sljedećeg nužnog koraka u uspostavi legislativnog okvira tj. dalnjem uređivanju ambijenta za, kako promociju mјera energijske efikasnosti, tako i smanjenje potrošnje energije općenito, ali samo za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

U kontekstu međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, država Bosna i Hercegovina je, potpisivanjem Ugovora o uspostavi Energetske zajednice JIE, preuzela obavezu donošenja Nacionalnog akcionog plana za energijsku efikasnost za Bosnu i Hercegovinu (NEEAP). Prvi dokument NEEAP BiH urađen je 2011. godine i dobio je podršku Federacije Bosne i Hercegovine te u tom pravcu ne postoje nikakve smetnje za njegovim usvajanjem.

Smatramo neophodnim da se intenziviraju aktivnosti u pravcu donošenja NEEAP-a, te ovom prilikom podcrtavamo činjenicu da Prvi NEEAP do danas nije bio predmetom razmatranja i usvajanja od strane Vijeća ministara BiH., čime bi se

obaveze Bosne i Hercegovine, preuzete po osnovu Ugovora i obavezujućih direktiva, moglo implicirati u entitetske akcione planove za energijsku efikasnost.

Zbog svega navedenog, smatramo da, u ovom trenutku, nije nužno čekati na donošenje entitetskih akcionih planova iz razloga što je potrebno premostiti vrijeme potrebno za donošenje entitetskih zakona o energijskoj efikasnosti, koji bi trebali biti uporište za donošenje potrebnih entitetskih akcionih planova. Donošenje akcionog plana za EE u Federaciji BiH nije prepreka za donošenje NEEAP-a Bosne i Hercegovine.

Zbog svega navedenog, držimo da bi bilo korisno da Vi g-dine Jagodić svojom pozicijom i angažmanom u Državnom zakonodavnem tјelu, pokrenete pitanje prema Vijeću ministara, zašto se već duže vrijeme ignoriše činjenica da je Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost Bosne i Hercegovine napravljen i zašto se tako dugo čeka na njegovo usvajanje.

Nadalje, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije interresorno je uključeno u „Program za energijsku efikasnost u regiji Zapanog Balkana“, finansiranog od strane EBRD-a u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), konkretnije na Projektu: „Uspostava ESCO modela finansiranja u javni sektor Bosne i Hercegovine“, čiji je cilj pružanje podrške nacionalnim zakonodavcima na unapređenju pravnog okvira u zemljama Zapadnog Balkana, a sve s ciljem da se omogući realizacija ESCO projekata u javnom sektoru tj. da bi se otklonile sve regulatorne prepreke na implementaciji navedenog modela investiranja.

Drugi dio poslaničkog pitanja ne odnosi se na nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije već Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu;
- Kolegiji sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
- g-din Zijad Jagodić, poslanik;
- 05
- a/a

